

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-2368/23  
Sarajevo, 19.05.2023. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Danijele Kristić-dostavlja se;

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Danijele Kristić.

S poštovanjem,

**Prilog:**

- Akt MUP, Uprave za građanska stanja i pravne poslove broj:02/2-6-03-3-625/23 od 12.05.2023. godine;
- Akt MUP, Uprava podrške broj:04-190/23 od 19.05.2023. godine;
- CD x1.




**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
- ③ Za objavu na WEB stranici Ministarstva;
4. a/a.



Adresa: Sarajevo, La Benevolencija 16  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 05-1-02-2-2476  
Sarajevo, 12.05.2023. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
n/r Sekretara

**PREDMET:** Zastupničko pitanje, odgovor, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj 01-9-206/23 od 05.05.2023. godine;

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je pravni osnov za pristup podacima koje se vode u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sarajevu propisan članom 8.a. stav (3) Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 32/01, 56/08 i 58/15) i odredbama Uputstva o postupku elektronske provjere podataka prilikom podnošenja zahtjeva za prijavu prebivališta ili adrese stanovanja („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 78/15).

Viši referenti za poslove ličnih karata, prebivališta/boravište, JMB i građanska stanja koji posjeduju dozvolu za pristup podacima stepena POVJERLJIVO, vrše provjere vlasništva po osnovu JMB, imena i prezimena podnosioca zahtjeva i lica prijavljenih na adresi prebivališta, u postupku prijave prebivališta, a navedeno vrše u skladu sa članom 8a. Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 32/01, 56/08 i 58/15).

Intencija Ministarstva je da novim sistemom, Viši referenti za poslove ličnih karata, prebivališta/boravište, JMB i građanska stanja, provjere vrše neposredno u elektronskoj evidenciji zemljišnih knjiga koju koriste i zaposlenici Općinskog suda u Sarajevu u cilju obezbjeđivanja postupanja u skladu sa članom 134. stav (3) Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 2/98, 48/99 i 61/22) koji glasi:

„(3) Službena osoba koja vodi postupak obvezna je pribaviti po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi organ nadležan za rješavanje. Na isti način postupit će službena osoba u pogledu činjenica o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ, odnosno poduzeće (društvo), ustanova ili druga pravna osoba.“

Na navedeni način obezbjeđeno je da stranke ne moraju ići u Općinski sud u Sarajevu ukoliko žele prijaviti prebivalište a u Zemljišno knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu za posljedicu očekujemo osjetno smanjenje gužvi.



Adresa: Sarajevo, La Benevolencije br.16  
Tel: + 387(0)33 286-769, 286-768  
Fax: + 387(0)33 611-676

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [upravagradjanskastanja@mup.ks.gov.ba](mailto:upravagradjanskastanja@mup.ks.gov.ba)

U vezi sa navedenim održano je više radnih sastanaka Ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo sa Federalnim ministrom pravde i ovlaštenim predstavnicima Općinskog suda u Sarajevu, a nakon navedenih aktivnosti i inicijalnog usaglašavanja pokretanja projekta provedene su aktivnosti:

Interresorna radna grupa (Federalno ministarstvo pravde, Općinski sud u Sarajevu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove) usaglasili su tekst Sporazuma i obezbjedili su komunikacijsko i programsko rješenje za provođenje odredbi Sporazuma o uvjetima i načinu neposrednog pristupa, povezivanja i uvida u elektronsku evidenciju zamljišnih knjiga za nekretnine na području Kantona Sarajevo od strane zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Pored navedenoga, prije realizacije aktivnosti održana su predavanja svim korisnicima o pravima i obavezama u oblasti uvida u elektronsku evidenciju zamljišnih knjiga za nekretnine na području Kantona Sarajevo.

Konkretno aktivnosti na realizaciji projekta vođene su od mjeseca maja 2021. godine, tj sastanka Ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admira Katice i predsjednice Općinskog suda u Sarajevu Janje Jovanović na navedenu temu, što je javno objavljeno u Biltenu Općinskog suda u Sarajevu, izdanje broj 32. za mjesec maj 2021. godine.

Stojimo na raspolaganju za potrebe prijenosa iskustava bilo kojem organu uprave Kantona Sarajevo, koji ima pravni osnov za realizaciju sličnih projekata.

Dostavljeno:

1. Naslovu;
2. r/t.



Adresa: Sarajevo, La Benevolencije br.16

Tel: + 387(0)33 286-769, 286-768

Fax: + 387(0)33 611-676

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [upravagradjanskastanja@mup.ks.gov.ba](mailto:upravagradjanskastanja@mup.ks.gov.ba)



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 04-190/23.

Datum: 19.05.2023 god.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO  
n/r sekretara Ministarstva

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu, *d o s t a v l j a m o .-*

**VEZA:** Vaš akt broj: 01-9-206/23 od 05.05.2023. godine

U vezi Vašeg akta, broj i datum u vezi, obavještavamo Vas da je Sektor informatike u Upravi podrške, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, spreman da podijeli sva iskustva i znanja stečena kroz pripremu i realizaciju projekta pod nazivom E-GRUNT, kao i da pruži tehničku pomoć u skladu sa svojim mogućnostima.

Predlažemo da zainteresovani subjekti, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao i Kantonalna uprava za inspeksijske poslove, iniciraju sastanak na kojem bi im bilo prezentovano sve vezano za iskustva stečena tokom realizacije navedenog projekta.

S poštovanjem,



Dostavljeno:

1. Naslovu,
2. 04-4,
3. a/a.



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-2227/23

Sarajevo, 22-05-2023 .godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Marjanović Damira-dostavlja se;

Zastupnik Damir Marjanović je na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo podnio inicijativu da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izradi digitalnu brošuru o načinu postupanja stanovnika Kantona Sarajevo u slučaju otuđenja ili gubitka lične dokumentacije na prostoru van Bosne i Hercegovine.

Obavještavamo Vas da je ovo Ministarstvo pripremio i objavilo na web stranici Ministarstva smjernice kako će građani postupati u slučaju gubitka lične karte, putne isprave i vozačke dozvole u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu. Ministarstvo će i putem medija upoznati građane s navedenim smjernicama, koje u prilogu akta dostavljamo u skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16).

S poštovanjem,

**Prilog:**

- Akt MUP-a broj:05-1-02-2-2313/23 od 08.05.2023. godine;
- CD x1.

**MINISTAR**

**Admir Katica**

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
- ③ Za objavu na WEB stranici MUP-a;
3. a/a.



Adresa: Sarajevo, La Benevolencija 16

Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,

Fax: + 387 (0)33 226-445

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 05-1-02-2-2313  
Sarajevo, 08.05.2023. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

Ministru - za informaciju  
Sekretaru ✓

**PREDMET:** Zastupnička inicijativa - Brošura o načinu postupanja stanovnika Kantona Sarajevo u slučaju otuđenja ili gubitka lične dokumentacije, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj 01-9-02-2-2227/23 od 25.04.2023. godine, naš akt broj 05-1-02-2-2313 od 03.05.2023. godine;

Poštovani,

Vašim aktom, broj i datum veze, dostavljena je zastupnička inicijativa prof. dr. Damira Marjanovića za izradu brošure o načinu postupanja stanovnika Kantona Sarajevo u slučaju otuđenja ili gubitka lične dokumentacije.

U prilogu akta dostavljamo Vam sadržaj smjernica za građane u slučaju otuđenja ili gubitka lične dokumentacije.

Obzirom na moderne trendove u dizajnu sadržaja koji objavljuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, smatramo da je sadržaj potrebno dodatno grafički obogatiti i obraditi (dostavljeni materijal grafički za potrebe objave).

S poštovanjem,

**Prilog:** Kao u tekstu;

Dostavljeno:

1. Naslovu;
2. r/r.



PO OVLASTENJU MINISTRA  
POMOĆNIK MINISTRA

dip. pravnik Nežada Hadžime medagić

nusret.cancar@mvp.gov.ba		
Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 09:00 - 17:00, GMT +01:00		
Republika ALBANIJA - Počasni konzulat - podaci prikupljeni sa <a href="https://dijaspora.mhrr.gov.ba/adresar/republika-albanija-pocasni-konzulat">https://dijaspora.mhrr.gov.ba/adresar/republika-albanija-pocasni-konzulat</a>		
Qendra e Biznesit „EGT“ L. 3 Rr. „Mbreti Monun“, Durres – Draç, Albania, Drësh		
+ (355) 571 224 71	+ (355) 522 214 20	figjiri.lari@gmail.com

4. Diplomatsko konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u navedeni n državama izdaju dokumente potrebne za prelazak državnih granica od strane državljana Bosne i Hercegovine u cilju vraćanja u Bosnu i Hercegovinu.
5. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu državljanin Bosne i Hercegovine sa pribavljenom dokumentacijom i obrascem LK-OI-4 koji pribavlja na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenta u mjestu prijavljenog prebivališta podnosi zahtjev za donošenje rješenja o poništenju lične karte na propisanom obrascu: MP-7 OBR.BR.5. Obrazac je moguće preuzeti u prostoru Sektora za građanska stanja u mjestu prijavljenog prebivališta ili na internet prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno na sljedećem linku:  
[https://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/iso\\_standard - zahtjev za ponistenje lk up 5.pdf](https://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/iso_standard_-_zahtjev_za_ponistenje_lk_up_5.pdf)
6. Nakon preuzimanja rješenja o poništenju lične karte, državljanin Bosne i Hercegovine, pribavlja izvod iz matične knjige rođenih (tzv. rodni list) i uvjerenje o državljanstvu u nadležnoj službi Općine u mjestu rođenja, a ukoliko je mjesto rođenja na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine i upis u matičnu knjigu rođenih verifikovan od strane matičara, izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu moguće je preuzeti u nadležnoj općinskoj službi u mjestu prebivališta. Navedeno je primjenjivo i za državljane Bosne i Hercegovine upisane u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana na području entiteta Republika Srpska, uz napomenu da izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu, ukoliko su upisi verificirani, državljani mogu preuzeti u najbližoj općini na području entiteta Republika Srpska.
7. Sa pribavljenom dokumentacijom državljanin se obraća lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata u mjestu prijavljenog prebivališta i podnosi zahtjev za izdavanje nove lične karte u skladu sa važećim propisima.
8. Ako državljanin kome je iz razloga gubitka, krađe, uništenja ili nestanka izdata nova lična karta, naknadno dođe u posjed ranije izdate lične karte, dužan je da tu ličnu kartu odmah preda najbližem Ministarstvu unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini.

Napominjemo da sistem izdavanja ličnih karti posredstvom diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inozemstvu nikada nije omogućen od strane nadležnog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine iz tehničkih razloga, te po navedenim zahtjevima nije moguće postupati.



[https://mvp.gov.ba/ambasade\\_konzulati\\_misije/ambasade\\_konzulati\\_i\\_stalne\\_misije\\_bih/Default.aspx](https://mvp.gov.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_konzulati_i_stalne_misije_bih/Default.aspx)  
 Kontakt podaci Diplomatsko konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine za navedene države, koji su dostupni na internet prezentaciji Ministarstva vanjskih poslova u trenutku kada su sačinjene ove smjernice su:

<b>Republika SRBIJA</b> Ambasador BiH Nj. E. mr.sci. g-đa Aida Smajić			
	Generala Anrija 37, 11000 Beograd, Srbija		
	+ (381 11) 324 11 70		+ (381 11) 324 10 57
	+ (381 11) 324 10 95		
	<a href="mailto:Amb.Beograd@mvp.gov.ba">Amb.Beograd@mvp.gov.ba</a>		

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, -, GMT +01:00

**Konzularno odjeljenje**

	Generala Anrija 37, 11000 Beograd, Srbija		
	+ (381 11) 303 82 04		+ (381 11) 324 10 57
	Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, - Telefonski kontakt i rad sa strankama: Ponedjeljak - petak, 10:00 - 14:00		

**CRNA GORA** Ambasador BiH Nj. E. g-din Branimir JUKIĆ

	Atinska 58, 81000 Podgorica		
	+ (382 20) 618 105		+ (382 20) 518 016
	+ (382 20) 618 20		+ (382 20) 618 136
	-		
	<a href="http://www.ambasadabih.me">www.ambasadabih.me</a>		
Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 09:00 - 17:00, GMT +01:00			

**REPUBLIKA SJEVERNA MAKEDONIJA** Ambasador BiH Nj. E. g-din Dragomir Jaćimović

	20-ti Oktomvri br. 15, 1000 Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija		
	+389 2 30 86 216		+389 2 30 86 221
	<a href="mailto:skopje@ambasadabih.org.mk">skopje@ambasadabih.org.mk</a>		
	<a href="http://www.ambasadabih.org.mk">www.ambasadabih.org.mk</a>		
Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, 08:30 do 16:30, GMT+01:00			
<b>Konzularni odjel</b>			
	+389 2 31 20 697		
Rad sa strankama: Ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak, 09:00 - 12:00			

**Republika ALBANIJA** Nj. E. Nusret Čančar, nerezidentni ambasador

	Musala 2, Sarajevo, Bosna i Hercegovina		
	+ (387 33) 281 237		+ (387 33) 281 156



Adresa: Sarajevo, La Benevolencije 16  
 Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
 Fax: + 387 (0)33 226-445  
 Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)



## VOZAČKA DOZVOLA

### U BOSNI I HERCEGOVINI:

U slučaju nestanka vozačke dozvole u Bosni i Hercegovini, državljani Bosne i Hercegovine dužni su:

1. Nestanak vozačke dozvole prijaviti najbližem policijskom organu u mjestu gdje je vozačka dozvola nestala a ukoliko državljani Bosne i Hercegovine ne zna u kojem mjestu je došlo do nestanka vozačke dozvole prijavljuje gubitak u policijskom organu u mjestu prijavljenog prebivališta.
2. Policijski organ koji je primio prijavu, izdaje potvrdu o prijemu prijave nestanka vozačke dozvole.
3. Državljanin Bosne i Hercegovine sa potvrdom o prijavi nestanka vozačke dozvole i podacima o serijskom broju nestale vozačke dozvole podnosi zahtjev za objavu nestanka vozačke dozvole Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, na adresi Službeni list Bosne i Hercegovine, Džemala Bijedića broj 39, 71000 Sarajevo, 3 sprat.
4. Sa primjerkom potvrde o prijavi nestanka vozačke dozvole i potvrde o objavi nestanka vozačke dozvole u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine državljani Bosne i Hercegovine podnosi zahtjev za donošenje rješenja o poništenju vozačke dozvole na propisano n obrascu: MP-7 OBR.BR.7. Obrazac je moguće preuzeti u prostorijama Sektora za građanska stanja u mjestu izdavanja vozačke dozvole ili na internet prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno na sljedećem linku:  
[https://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/iso\\_standard\\_-\\_zahtjev\\_za\\_ponistenje\\_vd\\_up\\_7.pdf](https://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/iso_standard_-_zahtjev_za_ponistenje_vd_up_7.pdf)
5. Nakon preuzimanja rješenja o poništenju vozačke dozvole, državljani Bosne i Hercegovine sa primjerkom rješenja državljani se obraća lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata u mjestu prijavljenog prebivališta i podnosi zahtjev za zamjenu vozačke dozvole u skladu sa važećim propisima.
6. Ako državljani kome je iz razloga nestanka izdata nova vozačka dozvola, naknadno dođe u posjed ranije izdate vozačke dozvole, dužan je da tu vozačku dozvolu odmah preda najbližem Ministarstvu unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini.

### U INOZEMSTVU:

U slučaju nestanka vozačke dozvole u inozemstvu, državljani Bosne i Hercegovine dužni su:

1. Nestanak vozačke dozvole prijaviti najbližem policijskom organu u mjestu gdje je vozačka dozvola nestala a ukoliko državljani Bosne i Hercegovine ne zna gdje je došlo do nestanka vozačke dozvole prijavljuje gubitak policijskom organu u mjestu koje mu najviše odgovara.
2. Policijski organ koji je primio prijavu, izdaje potvrdu o prijemu prijave nestanka vozačke dozvole.
3. Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu državljani Bosne i Hercegovine sa potvrdom o prijavi nestanka vozačke dozvole i podacima o serijskom broju nestale vozačke dozvole podnosi zahtjev za objavu nestanka vozačke dozvole Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, na adresi Službeni list Bosne i Hercegovine, Džemala Bijedića broj 39, 71000 Sarajevo, 3 sprat.
4. Sa primjerkom potvrde o prijavi nestanka vozačke dozvole i potvrde o objavi nestanka vozačke dozvole u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine državljani Bosne i Hercegovine podnosi zahtjev za donošenje rješenja o poništenju vozačke dozvole na propisanom obrascu: MP-7 OBR.BR.7. Obrazac je moguće preuzeti u prostorijama Sektora za građanska stanja u mjestu izdavanja vozačke dozvole ili na internet prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno na sljedećem linku:  
[https://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/iso\\_standard\\_-\\_zahtjev\\_za\\_ponistenje\\_vd\\_up\\_7.pdf](https://mup.ks.gov.ba/sites/mup.ks.gov.ba/files/iso_standard_-_zahtjev_za_ponistenje_vd_up_7.pdf)



## PUTNA ISPRAVA

### U BOSNI I HERCEGOVINI:

U slučaju gubitka, krađe ili uništenja važeće putne isprave u Bosni i Hercegovini, državljani Bosne i Hercegovine dužni su:

1. Gubitak, krađu ili uništenje važeće putne isprave prijaviti najbližem policijskom organu na teritoriji na kojoj je putna isprava izgubljena, ukradena ili uništena na obrascu GPI-1, koji će dobiti kod nadležnog policijskog organa.
2. Policijski organ kojem je prijavljen nestanak važeće putne isprave dostavlja obrazac GPI-1 organu koji je izdao putnu ispravu, nakon čega nadležni organ (Sektor putnih sprava MUP-a KS), u zakonskom roku donosi rješenje o proglašavanju putne isprave nevažećom.
3. Podnosilac prijave nestanka pasoša je dužan preuzeti rješenje u Sektoru putnih isprava, Uprave za građanska stanja i pravne poslove, na adresi Zmaja od Bosne broj 15, 71000 Sarajevo, nakon čega će dobiti dalje upute o oglašavanju u službenom glasniku BiH i Službenim novinama FBiH.
4. Nakon provedenog postupka, stranka može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putne isprave.
5. Ako državljanin kome je iz razloga nestanka izdata nova putna isprava, naknadno dođe u posjed ranije izdate putne isprave, dužan je da tu putnu ispravu odmah preda najbližem Ministarstvu unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini.

### U INOZEMSTVU:

U slučaju gubitka, krađe ili uništenja važeće putne isprave u inozemstvu, državljani Bosne i Hercegovine dužni su:

1. Gubitak, krađu ili uništenje važeće putne isprave prijaviti najbližem policijskom organu u mjestu gdje je putna isprava izgubljena, ukradena ili uništena.
2. Nadležni policijski organ u inozemstvu dužan je izdati potvrdu o prijemu izjave, odnosno o datoj izjavi o okolnostima gubitka, krađe ili uništenja putne isprave Bosne i Hercegovine.
3. Sa preuzetom potvrdom državljanin Bosne i Hercegovine prijavljuje gubitak, uništenje ili krađu važeće putne isprave Bosne i Hercegovine, najbližem Diplomatsko konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine na obrascu GPI-2. Kontakt podatke Diplomatsko konzularnih predstavništava moguće je pronaći na internet prezentaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odnosno na sljedećem linku: [https://mvp.gov.ba/ambasade\\_konzulati\\_misije/ambasade\\_konzulati\\_i\\_stalne\\_misije\\_bih/Default.aspx](https://mvp.gov.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_konzulati_i_stalne_misije_bih/Default.aspx)
4. Diplomatsko konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine popunjavaju obrazac GPI-2 u prisustvu nosioca putne isprave i obavještavaju nadležni organ koji je izdao putnu ispravu o gubitku putne isprave, da bi nadležni organ mogao provesti proceduru proglašavanja putne isprave nevažećom.
5. Diplomatsko-konzularna predstavništva izdaju državljanima BiH dokumente (putni list ili putnu ispravu) potrebne za prelazak državnih granica.
6. Ako državljanin kome je iz razloga nestanka izdata nova putna isprava, naknadno dođe u posjed ranije izdate putne isprave, dužan je da tu putnu ispravu odmah preda najbližem Diplomatsko konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine u inostranstvu ili Ministarstvu unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini.




5. Nakon preuzimanja rješenja o poništenju vozačke dozvole, državljanin Bosne i Hercegovine sa primjerkom rješenja državljanin se obraća lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata u mjestu prijavljenog prebivališta i podnosi zahtjev za zamjenu vozačke dozvole u skladu sa važećim propisima.

6. Ako državljanin kome je iz razloga nestanka izdata nova vozačka dozvola, naknadno dođe u posjed ranije izdate vozačke dozvole, dužan je da tu vozačku dozvolu odmah preda najbližem Ministarstvu unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini.

Napominjemo da su u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku državljani Bosne i Hercegovine sve priloge uz podneske nadležnim organima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji nisu na jezicima i pismima naroda u Bosni i Hercegovini (Bosanski, Hrvatski, Srpski - Latinica ili Ćirilica) dužni dostaviti u originalu i priloženom prijevodu ovlaštenog sudskog tumača za jezik i pismo na kojem su isprave sačinjene.





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-1838/23  
Sarajevo, 17.05.2023. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Handžić Vibora-dostavlja se:

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16). dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Handžić Vibora.

S poštovanjem,

**Prilog:**

-Akt MUP, Ekspertne radne grupe za razmatranje inicijativa za postavljanje novih jedinica stacionarnih radara i ocjenjivanje opravdanosti inicijativa broj:01-30-1-4378-1-4-1/23 od 15.05.2023. godine:  
-CD x1.



**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



Adresa: Sarajevo, La Benevolencija 16  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445

Web: <http://mup.ks.gov.ba>, Email: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
Ekspertna radna grupa za  
razmatranje inicijativa za postavljanje novih jedinica  
stacionarnih radara i ocjenjivanje opravdanosti inicijativa

Broj: 01-30-1-4378-I-4-1/23  
Datum: 15.05.2023. godine

**PREDMET:** Ulica Bosanski put Ilijaš, inicijativa zastupnika Vibora Handžića da se postavi radar,  
odgovor, -

**I**

*(Generalne informacije)*

Dana 04.04.2023.godine ova Ekspertna radna grupa je zaprimila inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, gospodina Vibora Handžića, za postavljanje svjetlosne signalizacije i stacionarnog radara u blizini Osnovne škole "Stari Ilijaš".

**II**

*(Odgovor na zastupničku inicijativu)*

U cilju objektivne procjene potrebe za postavljanjem radara, formirana je Ekspertna radna grupa za razmatranje inicijativa za postavljanje novih jedinica stacionarnih radara i ocjenjivanje opravdanosti inicijativa (u daljem tekstu ekspertna radna grupa), a na osnovu tačke I Rješenja o formiranju ekspertne radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj 01-30-1-4378 od dana 05.10.2021. godine, koja je na svojoj sjednici održanoj dana 03.05.2023. godine, razmatrala predmetnu inicijativu.

S ciljem objektivnog sagledavanja opravdanosti realizacije predmetne inicijative, Ekspertna radna grupa zatražila je od organizacionih jedinica Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Odjeljenja za saobraćajne istrage, Jedinice za saobraćaj i Policijske uprave Ilijaš, cjelovitu informaciju o broju saobraćajnih nezgoda, evidentiranih na predmetnom lokalitetu, za period 01.04.2020. do 31.03.2023.godine.

Ekspertna radna grupa, vezano za prethodni upit, zaprimila je akt Odjeljenja za saobraćajne istrage broj 02/2-3-03-31-38-4/23 od 18.04.2023.godine u kojem je konstatovano da se u toku 2020.godine u ulici Bosanski put dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su dva vozača zadobila teže tjelesne povrede. Također, u informaciji se navodi da se nezgoda dogodila naspram kućnog broja 185, a što ne spada u zonu škole koja je predmetom podnesene inicijative, a od 2020.godine njihovi policijski službenici nisu imali evidentiranih saobraćajnih nezgoda u ulici Bosanski put.

Iz akta Jedinice za saobraćaj broj 02/2-6-03-524/23 od 17.04.2023.godine proizilazi da se prema njihovoj evidenciji u ulici Bosanski put do broja 239, što takođe nije u zoni škole, u posmatranom periodu, dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa manjom materijalnom štetom, a čiji su učesnici popunili Evropski obrazac o saobraćajnoj nezgodi, dok za traženi period policijski službenici Jedinice za saobraćaj nisu vršili uvidaj saobraćajne nezgode u blizini OŠ "Stari Ilijaš".

Prema podacima iz Informacije Policijske uprave Ilijaš broj 02/14-1-04-2-520/23 od 26.04.2023. godine da se zaključiti da se na predmetnom lokalitetu, u traženom vremenskom periodu, dogodilo ukupno 7 /sedam/ saobraćajnih nezgoda, jedna sa povrijeđenim licima i šest sa manjom materijalnom štetom. Nezgoda sa povrijeđenim licima se dogodila u toku 2021.godine, u kojoj je jedan vozač zadobio lahke tjelesne povrede. Od ukupno sedam evidentiranih saobraćajnih nezgoda u jednom slučaju je neprilagođena brzina bila uzrokom saobraćajne nezgode, također 2021.godine.

Također, u cilju sagledavanja stanja saobraćajne infrastrukture, frekvencije saobraćaja i drugih relevantnih faktora, koji utiču na sigurnost učesnika u saobraćaju, Ekspertna radna grupa izvršila je obilazak dijela saobraćajnice na kome je dostavljenom inicijativom predloženo postavljanje stacionarnog radara.

Uzimajući u obzir sve gore navedeno, na sjednici Ekspertne radne grupe, održanoj dana 03.05.2023. godine, jednoglasno je usvojen zaključak da inicijativa za postavljanje stacionarnog radara u blizini Osnovne škole "Stari Ilijaš":

**NIJE OPRAVDANA**

### III

#### *(O b r a z l o ž e n j e)*

Uzimajući u obzir prethodno navedene i istražene činjenice ekspertna radna grupa jednoglasno je ocijenila da se efekat smanjenja saobraćajnih nezgoda, a posebno onih čiji je uzrok neprilagođena brzina kretanja učesnika, na predloženom lokalitetu ne bi mogao spriječiti postavljanjem stacionarnog radara u zoni gdje je predloženo postavljanje stacionarnog radara, zbog činjenice da predmetna saobraćajnica predstavlja saobraćajnicu u kojoj se saobraćaj odvija smanjenom brzinom jer gabariti saobraćajnice i njeni konstruktivni elementi nedozvoljavaju razvijanje većih brzina.

Također, obilaskom terena, te posmatranjem kretanja saobraćaja utvrđena je srednja frekvencija vozila koja prolaze predmetnom dionicom, na predmetnom lokalitetu evidentirana je uspostavljena „Zona 30“ gdje je u blizini škole brzina kretanja vozila ograničena na 30 km/h, evidentirani su i elementi za smirivanje saobraćaja u vidu izbočina na kolovozu i vibracionih traka, te pješački prelazi za prednost prelaska pješaka u odnosu na motorna vozila.

Ukoliko se na predmetnom lokalitetu u narednom periodu promjeni stanje sigurnosti saobraćaja, značajnim povećanjem broja saobraćajnih nezgoda čiji je uzrok brzina kretanja učesnika, Ekspertna radna grupa će naknadno razmotriti inicijativu postavljanja radara.

**PREDSJEDAVAJUĆI RADNE GRUPE**

**Nedžad Mulaosmanović**

**DOSTAVITI:**

1. MUP KANTONA SARAJEVO, n/r gosp. Admir Katić, ministar,
2. MUP KANTONA SARAJEVO, n/r gosp. Nefisa Dobrača Mahmutagić, sekretar,
3. UPRAVA POLICIJE, n/r Fatmir Hajdarević, zamjenik policijskog komesara,
4. -a/a-



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-9-02-2-2207/23  
Sarajevo, 15.05.2023.godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Marjanović Damira-dostavlja se;

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Marjanović Damira.

S poštovanjem,

**Prilog:**

-Akt MUP, Uprava policije broj:02/2-6-03-3-625/23 od 12.05.2023. godine;  
-CD x1.



**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.







Broj: 02/2-6-03-625/23  
Datum: 12.05.2023. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO**  
- n/r Sekretaru

**PREDMET:** Zastupnička inicijativa, odgovor, dostavlja mo.

**VEZA:** Vaš akt broj: 01-9-02-2-2207/23 od 25.04.2023. godine.

Zastupnik, Damir Marjanović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 19.04.2023. godine, podnio je zastupničku inicijativu:

Poštovani,

Na osnovu članova 106. i 113. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - Drugi prečišćeni tekst br: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Skupštini Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo te resornom Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Podnosim inicijativu da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo pojača kontrolu saobraćaja kroz ulicu Alipašina i obezbijedi veću sigurnost pješaka, ali i vozača koji svakodnevno koriste ovaj putni pravac radi ulaza/izlaza iz grada Sarajeva.

**OBRAZLOŽENJE:**

Pojačana kontrola saobraćaja je potrebna najviše u jutarnjim i popodnevним satima kada se stvaraju i najveće gužve pri ulazu/izlazu iz grada i to zbog više faktora.

Pored uvođenja obaveznog prisustva policajaca koji bi osigurali bolji protok saobraćaja i veću sigurnost pješaka i vozača, neophodno je obaviti i slijedeće aktivnosti:

- pojačati horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, posebno na mjestu priključka ulice Jukićeva i Alipašina (sa obje strane),
- uvesti obavezno prisustvo policajaca na mjestima priključka ulice Jukićeva i Alipašina kako bi kažnjavali neoprezne vozače koji prelaze preko pune linije i uključuju se na glavnu saobraćajnicu te na taj način svakodnevno izazivaju saobraćajne udese,
- uvesti obavezno prisustvo policajaca na raskrsnici ulica Šipska - Alipašina - Kobilja Glava, gdje također dolazi do ugrožavanja i pješaka i vozača zbog loše preglednosti ove raskrsnice kada su ugašeni semafori ( u jutarnjim i popodnevним satima).

## Odgovor na zastupničku inicijativu:

Poštovani,

Kao što Vam je poznato, u okviru poslova utvrđenih odredbama člana 8. i 20. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 01/16, 26/19, 31/19. i 39/20), policijski službenici Uprave policije, MUP-a Kantona Sarajevo, obavljaju kontrolu i regulaciju saobraćaja na putevima Kantona Sarajevo, te druge poslove u oblasti saobraćaja, utvrđene zakonom.

Svjesna nedostataka mjera tehničke regulacije saobraćaja - semafora, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je u cilju podizanja nivoa sigurnosti svih učesnika u saobraćaju na veći nivo, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, ubrzanja protoka saobraćaja na području Kantona Sarajevo, izvršila detaljnu analizu stanja sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo, te s tim u vezi sačinila Plan ubrzanja protoka saobraćaja na području Kantona Sarajevo, svakim radnim danom u vrijeme jutarnje špice, u vremenu od 07,00 do 09,00 sati i u poslijepodnevnim satima, u vremenu od 15,00 do 17,00 sati.

Shodno pomenutom planu, policijski službenici Uprave policije svakodnevno vrše fizičku regulaciju saobraćaja na raskrsnicama definisanim planom, u cilju bržeg protoka saobraćaja.

Prilikom analize i sačinjavanja Plana, raskrsnica iz inicijative, Šipska - Alipašina - Kobilja glava, nije obuhvaćena planom iz razloga što je u ranijem periodu, upravo s ciljem postizanja većeg stepena sigurnosti pješaka, na navedenoj raskrsnici izgrađen natputnjak.

U pogledu inicijative za obavezno prisustvo policajca na mjestima priključka ulice Jukićeva i Alipašina, informišemo Vas da ulice Alipašina i Jukićeva imaju tri dodirne tačke, južna kapija Olimpijske dvorane Huan Antonio Samaran, TC Bingo i kod prodavnice autodijelova Motorex, tako da nije baš najjasnije na koji priključak se misli u inicijativi.

Zbog toga nalazimo za shodno da Vas informišemo da zbog neadekvatnog saobraćajnog rješenja iz ulice Jukićeva je moguće izvršiti skretanje u lijevo, u pravcu Vogošće, samo kod južne kapije Olimpijske dvorane Huan Antonio Samaran, pa veliki broj vozača koji se iz pravca Koševskog brda, u popodnevnim satima, kreće u pravcu Vogošće, kod TC Bingo vrši nedozvoljeno skretanje u lijevo, gdje policijski službenici, u zavisnosti od raspoloživosti ljudskih kapaciteta i obima poslova, vrše posmatranje saobraćaja i sankcionisanje vozača koji vrše radnju nedozvoljenog skretanja.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da će policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i u narednom periodu svakodnevno, kroz redovne poslove i zadatke, te pojačane planske aktivnosti, poduzimati preventivne i represivne mjere prema vozačima koji ne postupaju u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, te u skladu sa uočenim problemima u odvijanju saobraćaja i raspoloživim ljudskim resursima vršiti fizičku regulaciju u cilju ubrzanja protoka saobraćaja, te sveukupnog poboljšanja stanja sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo.

ZAMJENIK POLICIJSKOG KOMESARA

Glavni inspektor

Fatmir Hajdarević